



JAVNA USTANOVA  
**DOM ZDRAVLJA**  
ZAVIDOVIĆI

Gazi Husrev-begova 25

tel. (032) 878-877

fax (032) 879-088

e-mail: polikzav@bih.net.ba

web : www.dzzavidovici.ba

Identifikacioni broj: 4218122690008

PDV broj: 218122690008

Žiro računi: ASA Banka d.d. Sarajevo : 134030000007482

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo – filijala Zenica : 1610550009120069

---

---

Broj:03-2.12-393/24

Datum:22.3.2024. godine

Direktor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko –dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“ broj: 2/24) i Odluka o potrebi prijema u radni odnos broj: 03-2.11-392/24 od 22.3.2024. godine, 03-2.11-390/24 od 22.3.2024. godine, 03-2.11-389/24 od 22.3.2024. godine, 03-2.11-388/24 od 22.3.2024. godine i 03-2.11-387/24 od 22.3.2024. godine

**JAVNI OGLAS**  
**za prijem u radni odnos (integralni tekst)**

I

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zavidovići prima u radni odnos radnike na slijedeća radna mjesta i to:

- doktor medicine -1 izvršilac
- medicinski tehničar - 2 izvršioca
- referent za radne odnose i arhivske poslove - 1 izvršilac
- recepционер -1 izvršilac i
- vozač sanitetskog vozila -2 izvršioca.

II

Kandidati za **radno mjesto doktor medicine** treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos:

- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina i
- da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto “ doktor medicine”.

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto “doktor medicine” su:

- Da imaju završen Medicinski fakultet,
- Da imaju položen stručni ispit za zvanje “ doktor medicine ”.

### III

Kandidati **za radno mjesto medicinski tehničar** treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos:

- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina i
- da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto "medicinski tehničar".

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto "medicinski tehničar":

- da imaju završenu srednju medicinsku školu – smjer opšti,
- da imaju položen stručni ispit za zvanje medicinska sestra-tehničar,
- da imaju 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima medicinske sestre-tehničara.

### IV

Kandidati **za radno mjesto referent za radne odnose i arhivske poslove** treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos:

- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina i
- da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto referenta za radne odnose i arhivske poslove .

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto " referent za radne odnose i arhivske poslove ”:

- IV stepen srednje školske spreme ili gimnazija
- poznavanje rada na računaru
- 6 mjeseci radnog iskustva .

### V

Kandidati **za radno mjesto recepcioner** treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos:

- . da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina i
- da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto "recepcioner.

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto "recepcioner ”:

- III ili IV stepen srednje školske spreme ili gimnazija
- vozačka dozvola B kategorije.